

OBRAZOVANJE

„Učiš dok si živ“!. Često se pitamo zašto ljudi to govore, često to čujemo od naših djedova i baka. Niko se nije naučen rodio, pa nismo ni mi. Imam 16 godina, srednja sam škola , prvi razred. Školska godina bi nam prošla tako što bi sjedili u klupama i učili. Svi mi mislimo jedno vrijeme da je to čista besmisao. Ali nije, gledamo u profesore zbumjenih lica , a profesori sa strpljenjem tumače zadani nastavnu jedinku taj dan. Često smo fizički prisutni , ali ne i psihički . To je loše za nas. Ove sedmice od naše profesorice dobili smo zadatak da našim riječima kažemo „šta je to obrazovanje“. Pa evo pokušati ču i ja reći , šta sam naučila kroz svoje školovanje o obrazovanju.

Svi smo mi bili bebe. Nismo znali ništa. Kako rastemo i razvijamo se svaki dan učimo nešto novo . Pa tako dođe vrijeme da se krene u prvi razred. Vesela djeca , željna znanja i željna igre i upoznavanja novih drugara. Prva faza je uvijek pismenost odnosno slova i brojevi. Učimo sabirati , množiti , dijeliti i oduzimati. Kasnije dolaze jezici , odnosno dolazi prvo engleski jezik . Kroz igru i zabavu lako se uču pa nam prođe vrijeme dok si pucnuo prstima . Kasnije u šestom razredu , dolazi njemački . Pa se pitamo, zašto mi to učimo?. Lagan je odgovor kroz učenje jezika razvijamo svoj um i vježbamo pamćenje a i niko od nas ne zna svoju sudbinu pa se može „sutra“ preseliti u drugu državu gdje se ti jezici govore. Tako malo po malo prođu i 4 godine na kraju si devetog razreda. Idemo na ekskurziju, često se biraju destinacije poput Albanije . A za to nam je potreban engleski jezik . Još jedan razlog da ga učimo i usavršavamo . Obrazovanjem postajemo umno zrelije osobe. Nismo samo obična djeca koja nemaju pojma o ničem i kojima je glava stalno u oblacima. Mic po mic i eto nas srednja škola. Momci i djevojke, budućnost naše države. Prvo na koga se ugledamo to su četvrti razredi . Svi bi mi željeli odmah da smo na njihovom mjestu ali nismo . Ove godine mi ispraćamo četvrti razred gimnazije i ekonomiske. Divne osobe i naše buduće kolege. Želim im puno sreće i obrazovanja, da se naš grad ponosi njihovim imenima , i ne samo grad nego i država Bosna i Hercegovina. A najviše da se ponosi naša srednja škola . Zato što ispraća još jednu generaciju u nizu, kao što će i nas.

„Učenje nije produkt nastavničkog predavanja , učenje je produkt aktivnosti onih kojih uče“!

Poenta je cijele priče. Obrazovanje nije samo knjiga od 200 stranica nego i iskustvo što ga stičemo iz dana u dan . Bitna je i praksa . Kao i razumijevanje. Tako gimnazija nije samo neka škola koja svojim učenicima nameće knjige i definicije . Gimnazija služi i za mentalno obrazovanje. Uči nas da damo validne odgovore i odgovore na zadana pitanja. Da razgovaramo o temama i da prezentiramo svoje ideje. Lična iskustva su najbolja škola, ali je školarina mnogo skupa. Svašta nas čeka u životu , na to moramo biti spremni . Moramo misliti na to šta ćemo poslije srednje škole. Koji fakultet upisati , koji posao naći. Hoćemo li naći posao u struci ili ne . Pa rano je još da o tome mislim . Zašto? Tek sam prvi razred , mišljena i interesovanja mijenjaju se svako dan. Sada imam želju upisati historiju . Volim priče o Grčkoj, Mezopotamiji itd. Ali sa druge strane volim i informatiku. Računari, roboti , programiranje. Nije svaki učenik isti i ne voli iste predmete , to se i po našim ocjenama vidi jako dobro. Moža je najbolje opet profesor postati . Većina kaže od toga nema ništa, a ja to gledam ovako. Zvanje profesora jeste bitno , ali je bitnije da preneseš učenicima znanje i iskustvo . Da im date i usadite radnu naviku . To naši profesori rade ali to je za naše dobro jednoga dana. I hvala im na tome .

I za kraj imam da kažem , obrazovanje je bitno jer „Jaki umovi diskutuju o idejama, srednji umovi diskutuju o događajima, a slabi umovi o ljudima“.

Pejak Amna

Srednja škola Stolac

